

## Hagai je agbalē

*Yoyɔ hena Yehowa fe Gbedoxo la tutu*

<sup>1</sup> Le Fia Darius fe dziɖuɖu fe fe evelia me le ɣleti adelia fe nkeke gbato dzi la, Yehowa fe gbe va to Hagai, nyagbloɖila la dzi na Yudatowo fe anyigbadzidulagã, Zerubabel, Sealtiel fe vi kple nunolagã Yosua, Yehozadak fe vi dzi.

<sup>2</sup> Ale Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la gblɔe nye esi: “Ame siawo le gbogblom be, ‘Yeyixi mede ne woagbugbo nye gbedoxo atu o.’”

<sup>3</sup> Tete Yehowa fe gbe va to Nyagbloɖila Hagai dzi be,

<sup>4</sup> “De yeyixi de be miawo ya miano afe nyuiwo me esi nye gbedoxo fe glikpowo gale nenema koa?”

<sup>5</sup> Azɔ la Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la gblɔ be, “Mibu ta me nyuie tso miafe zozome nɔti.

<sup>6</sup> Miefãa nuku tanɔtan gake nuku ve adewo ko mienena. Miedua nu gake media fo na mi o. Mienoa nu gake media ko na mi o, mietaa avo gake medea dzo lame na mi o. Miexoa fetu ke deko mietsone dea kotoku nɔnɔ me.”

<sup>7</sup> Ale Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la gblɔe nye esi, “Mibu ta me nyuie tso miafe zozome nɔti.

<sup>8</sup> Miyi de towo dzi ne miatso atiwo ve ne miatso agbugbo atu nye gbedoxoe. Ekema makpo nudzedze le enɔti woade bubu nɔnye.” Yehowae gblɔe.

<sup>9</sup> “Miele mɔ kpɔm na nu gedɛ, ke nu vɛ adɛ ko miekpɔ, eye ne mietsɔɛ va afe mee la, meɔoa fufu dɛɛ, eye metɔna dɛ mia si o. Nu ka tae?” Yehowa Dzifovakɔwo fe Afetɔ lae gblɔɛ. “Elabena nye gbedoxɔ ganye gli gbagbã li ko, ke mia dome ame sia ame le viulim be miatso afe nyuiwo na mia dɔkuiwo.

<sup>10</sup> Esia tae dzifowo te zãmu mi eye anyigba gbe nukuwo nana mi dɔ.

<sup>11</sup> Meɔɛ gbe be ku nedɔ le agblewo kple towo dzi. Kudidi ana bli, wain yeye, ami kple miafe agblemenu bubuwo nagblɛ. Kudidi la nava amegbetɔwo, lãwo kple amegbetɔwo fe asinudɔwɔwɔ dɛ sia dɛ dzi.”

<sup>12</sup> Tete Zerubabel, Sealtiel fe vi, Yosua, Yehozadak fe vi, nunɔlagã kple ame mamlɛawo katã dɔ to Nyagblɔdila Hagai fe gbedeasi si wòxɔ tso Yehowa, wo fe Mawu la gbɔ elabena woxɔɛ se be Yehowa, wo fe Mawu lae dɛɛ eya ta ameawo vɔ Yehowa eye wosubɔɛ.

<sup>13</sup> Le esia megbe la, Hagai, Yehowa fe ame dɔdɔ, tso Yehowa fe gbedeasi sia na ameawo, “Meli kpɛli mi,” Yehowae gblɔɛ.

<sup>14</sup> Ale Yehowa de dzo Zerubabel, Sealtiel fe vi, ame si nye Yudatɔwo fe anyigbadzidulagã kple Yosua, Yehozadak fe vi, nunɔlagã la kple ame mamlɛawo fe gbɔgbɔ me. Wofo fu eye wodze Yehowa, Dzifovakɔwo fe Afetɔ, wo fe Mawu la fe gbedoxɔ tutu gɔme

<sup>15</sup> le xleti adelia fe nkeke blaevɛ-vɔ-enelia dzi.

*Mawu do nɛtikɔkɔɛ nɛgbe na Gbedoxɔ yeye la*

Le Fia Darius fe dzidudu fe fe evelia me,

## 2

<sup>1</sup> Le xleti adrelia fe nkeke blaewe-vo-dɛkelia gbe la, Yehowa fe gbe va to Nyagbloɖila Hagai dzi be,

<sup>2</sup> “Gblo na Zerubabel, Sealtiel fe vi, ame si nye Yudatowo fe anyigbadzidulagã kple nunɔlaga Yosua, Yehozadak fe vi kple Yudatowo fe ame mamleawo eye nãbia wo be,

<sup>3</sup> ‘Mia dometo kae ate nu aɖo nku ale si gbedoxo la fe atsyɔ nɔ tsã la dzi? Aleke miele esia kpom fifiae? Ɖe wòɖi nane le mia nkumea?’

<sup>4</sup> Ke azo la, Oo Zerubabel, lé dzi ɖe fo eye nãdo nusẽ nu’ Yehowae gblɛ. ‘Sẽ nu, Oo Yosua, Yehozadak fe avi, nunɔlagã, sã nu, mi anyigbadzitowo katã eye miawo do.’ Yehowae gblɛ. ‘Elabena nye la meli kpɛ mi.’ Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto lae gblɛ.

<sup>5</sup> ‘Esiae nye nu si mebla kpɛ mi esi miedo go tso Egipte be, nye Gbogbo la ano mia me. Migavɔ o.’

<sup>6</sup> “Esiae nye nya si Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la, gblo, ‘Madidi o la, mavuu dzifo kple anyigba, atsiafu kple fufuife siaa.

<sup>7</sup> Mavuu dukowo katã, woatsɔ wofe kesinonuwo ava afi eye gbedoxo la ayo kple nutikokoe.’ Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto lae gblɛ.

<sup>8</sup> ‘Klosalo la tonyee, eye sika hã tonyee.’ Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto lae gblɛ.

<sup>9</sup> ‘Gbedoxo yeye la fe atsyɔ gbɔ gbedoxo xoxoa fe atsyɔ nu sãa.’ Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto

lae gbløe. 'Eye le tefe sia mako nye ñutifafa ðo.'  
Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto lae gbløe."

*Yayrawo na ame siwo ñuti meko o*

<sup>10</sup> Le ãleti asiekelia fe ñkeke blaevè-vò-enelia  
dzi le Fia Darius fe fe evelia me la, Yehowa fe  
gbe va na Nyagblòdila Hagai be,

<sup>11</sup> "Ale Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la gbløe  
nye esi: 'Mibia nu si se la gblø la nunolawo,

<sup>12</sup> ne mia dometo ađe tso lã kòkòe ađe xatsa ðe  
efe awu me, eye wògblø be lã kòkòe sia ka abolo  
alo detsi, wain, ami alo nuđudu bubu ađe ñuti  
la, ðe wòwò nu siawo kòkòea?" "

Nunolaawo ðo enu be, "Ao."

<sup>13</sup> Hagai gabia be, "Ekema ne ame ađe ka asi  
ame kuku ñuti, eye wòzu ame makomako, hafi  
wòka asi nuđudu siawo fe ðe ñuti la, ðe nu  
siawo hã zu nu makomakoa?"

Nunolaawo ðo enu be, "E, wozu nu  
makomakowo."

<sup>14</sup> Azo Hagai gblø na wo be, "Yehowa be  
nenema ame siawo kple dukò sia le le nye  
ñkume. Nu sia nu si miewò kple nu sia nu si  
mieto sa vòe la ñuti meko o." Yehowae gbløe.

<sup>15</sup> " 'Eya ta, mibu ta me le nu siawo ñu nyuie  
tso fifia yina, mibu ale si nuwo nò hafi wođo kpe  
ðe kpe dzi hena Yehowa fe gbedoxò la tutu ñu.

<sup>16</sup> Tsã la, ne miedzidze bli dzidzenu blaevè  
da ði eye emegbe ne mietro yi ðadzidzee la  
dzidzenu ewo ko wòtsina. Nenema ke, le wain-  
fiawe, ne miedzidze wain ahago blaato da ði la,  
ahago blaevè ko wòtsina ne miegayi ðadzidzee.

17 Meda tohehe de miafe asinudowowowo katã dzi kple ñoviwo, ale miafe bli gblẽ le agble dzi eye tsikpe dza de miafe nukuwo dzi gake miegbe totro de ñunye.' Yehowae gbløe.

18 “‘Ke tso egbe, xleti asiekelia fe ñkeke blaevè-vò-enelia dzi, gbe si gbe wođo Yehowa fe gbedoxo gome anyi la, milé ñku de enu nyuie. Mibu enu kpò:

19 De nuku siwo wofãna la fe dewo ganò ava mea? Va se de fifia la, wainka, gboti, yevubodati kple amiti metse ku hađe o.

“‘Gake tso egbenkeke sia dzi la, mayra mi.’”

*Zerubabel, Yehowa fe ñkòsigè*

20 Yehowa fe gbe va na Hagai zi evelia le xletia fe ñkeke blaevè-vò-enelia dzi be,

21 “Gblò na Zerubabel, Yudatowo fe anyigbadzidulagã la be, mavubu dzifo kple anyigba.

22 Mamu fiadufewo fe fiazikpuiwo afu anyi eye makaka dzronyigbadzifiadufewo. Mamu tasiadamwo kple wo me nolawo afu anyi eye sowo kple wo dolawo atsrõ eye ame sia ame atsi ehavi fe yi nu.”

23 Ale Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la gbløe nye esi, “‘Le ñkeke ma dzi la, matsò wò, nye dola Zerubabel, Sealtiel fe vi, Yehowae gbløe eye mawò wò nye ñkòsigèe elabena metia wò.’ Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto lae gbløe.”

## **Biblica® Se aḑeke mebla Biblia zazã o Agbenya La™**

### **Éwé: Biblica® Se aḑeke mebla Biblia zazã o Agbenya La™ (Bible) of Ghana**

copyright © 2020 Biblica, Inc.

Language: eʋegbe

Contributor: Biblica, Inc.

Biblica® Open Ewe Contemporary Scriptures™

Copyright © 1988, 2006, 2020 by Biblica, Inc.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

All content on [open.bible](http://open.bible) is made available under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

You are free to:

- Share — copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially

Under the following conditions:

Attribution — You must attribute the work as follows: “Original work available for free at [www.biblica.com](http://www.biblica.com) and [open.bible](http://open.bible)” Attribution statements in derivative works should not in any way suggest that we endorse you or your use of this work.

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Use of trademarks: Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on any derivative works. Unaltered content from [open.bible](http://open.bible) must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2021-11-15

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 25 Aug 2024 from source files dated 29 Jan 2022

357b3e5f-5b9b-5166-bad7-01aa010d5029